

**Mawuviwo, dukɔ, si wotia**  
**traduit de « Enfants de Dieu, race choisie »**

1. Ma - wu - vi - wo, du - kɔ, si wo - tia, Na dzi - fo - no - nu gbe - de -

ka, Mi - na mía - do dzi - dzɔ - ha - wo ða Le míaf'a - gbe Na - la ñku me.

2. Dzikuviwo tso dzɔdzɔme ke,  
Míeku tsi mía nuvɔwo me ;  
Ede mí kple efe ñusẽ tso  
Nublanui dziñɔ gã la me.

4. Yesu me, míeyɔ nε be Fofo,  
'Ya yɔ mí be lɔlɔviwo ;  
Miekpɔa belélé manyagblɔwo  
Le 'fe gbesiagbe lɔlɔ me.

5. Naneke mate ñu klã mí ða  
Tso 'fe lɔlɔ matrɔ ñu o ;  
Đeke, le dzifo loo anyigba,  
Si amã mí tso egbɔ o.

3. Exɔ mí fle to 'fe Tenuvi,  
Si ku hefɔ ðe mía ta dzi,  
Efe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la xɔna  
'Fe lɔlɔnuwo vε na mí.

5. Naneke mate ñu klã mí ða  
Tso 'fe lɔlɔ matrɔ ñu o ;  
Đeke, le dzifo loo anyigba,  
Si amã mí tso egbɔ o.

6. Domenyinu dzifotɔ nyuia ðe  
Si wofle kple Kristo fe vu  
Nye numamã nyui, tɔxε na mí  
L'egbɔ yi mavɔmavɔ me.